



# Agri SA's guidelines for safe workplaces during COVID-19 (Tshivenda)



## Tsireledzani vhanwe u farwa nga vhwadze.

**Valani mulomo na ningo nga tshikudavhava** kana bambiri la u di phumula musi ni tshi hotola na u atsamula.



**Ni tavhanye ni posele bambiri la u di phumula le na shumisa nga ngomu ha dustbin lo valeaho.**

**Tambani zwanda nga mushonga** wa u vhwadze zwitshili kana tshisibe na madi musi ni tshi fhedza u hotola kana u atsamula na musi ni tshi khou thogomela vhwadze.



Ni songo sendela tsini na vhatu musi ni tshi khou hotola na u pfa mufhiso.

**Ni songo pfela mare vhukati ha vhatu kana fhethu hune ha shumiseswa nga vhatu.**



Wanani thuso ya dokotela **kana mualafhi wa malwadze arali ni tshi khou pfa u fhisa**, u hotola na u balelwa u fema. Ni songo hangwa u talutshedza dokotela kana mualafhi wa malwadze nyendo dze na fara ni sa a thu mu dalela.

## Di tsireledzeni ni tsiredze na vhanwe u farwa nga vhwadze

### TAMBANI ZWANDA

- Musi no hotola kana no atsamula
- Musi ni tshi khou thogomela vhwadze
- Phanda ha musi, musi na musi no fhedza u lugisa zwiliwa
- Phanda ha musi ni tshi la
- Musi no fhedza u shumisa ndu thukhu
- Musi zwanda zwitshi vhone uri zwi na tshikha
- Musi no fhedza u fara zwipuka kana tshikha dza zwipuka



**Tambani zwanda nga tshisibe na madi musi zwanda zwitshi vhone uri zwi na tshikha**

**Arali zwanda zwi sa vhone tshikha**, ni dzulele u shumisa mushonga wa u vhwadze zwitshili kana tshisibe na madi.